

NYISO Operator Initiated Commitment

Insert Time	Event Start Time	Event End Time	PTID	Resource Name	Requestor	Commitment Type	Load Zone of Resource	Commitment Reason	ARR	UOL/USL(MWh)/POI INJ (MW)	MW Committed/LSL(MWh)/POI WDL (MW)
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 00:00:00	31-Mar-2026 23:59:59	23545	BARRETT___1	TO	DARU	LONGIL	Voltage Support	28	145	40
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 23:00:00	31-Mar-2026 23:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	329.4	240.6
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 22:00:00	31-Mar-2026 22:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	329.5	240.6
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 21:00:00	31-Mar-2026 21:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	328.7	240.2
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 20:00:00	31-Mar-2026 20:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	327.7	239.5
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 19:00:00	31-Mar-2026 19:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	326.8	238.9
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 18:00:00	31-Mar-2026 18:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	326	238.3
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 16:00:00	31-Mar-2026 16:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	325.3	237.8
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 15:00:00	31-Mar-2026 15:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	324.8	237.4
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 14:00:00	31-Mar-2026 14:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	325	237.5
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 13:00:00	31-Mar-2026 17:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	325.2	237.7
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 12:00:00	31-Mar-2026 12:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	326.1	238.5
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 11:00:00	31-Mar-2026 11:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	327.9	239.7
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 10:00:00	31-Mar-2026 10:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	328.9	240.4
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 09:00:00	31-Mar-2026 09:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	330.7	241.6
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 08:00:00	31-Mar-2026 08:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	331.5	242.1
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 06:00:00	31-Mar-2026 06:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	333.1	243.2
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 04:00:00	31-Mar-2026 05:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	332.3	242.7
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 03:00:00	31-Mar-2026 07:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	332.4	242.8
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 01:00:00	31-Mar-2026 02:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	332.5	242.8
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 00:00:00	31-Mar-2026 00:59:59	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	DARU	LONGIL	Constraint Management	-	331.8	242.4
30-Mar-2026 05:01:22	31-Mar-2026 00:00:00	31-Mar-2026 23:59:59	23650	NORTHPORT___4	TO	DARU	LONGIL	Voltage Support	28	366.1	100
30-Mar-2026 10:19:51	01-Apr-2026 00:00:00	03-Apr-2026 23:00:00	23545	BARRETT___1	TO	Received Advisory DARU	LONGIL	Voltage Support	28	0	0
30-Mar-2026 10:20:43	01-Apr-2026 00:00:00	03-Apr-2026 23:00:00	323624	CAITHNESS_CC_1	TO	Received Advisory DARU	LONGIL	Constraint Management	-	0	0
30-Mar-2026 10:21:19	01-Apr-2026 00:00:00	03-Apr-2026 23:00:00	23650	NORTHPORT___4	TO	Received Advisory DARU	LONGIL	Voltage Support	28	0	0
30-Mar-2026 15:25:38	01-Apr-2026 00:00:00	02-Apr-2026 23:00:00	23552	NORTHPORT___2	TO	Received Advisory DARU	LONGIL	Voltage Support	28	0	0
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 23:00:00	31-Mar-2026 23:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 17:00:00	31-Mar-2026 17:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 16:00:00	31-Mar-2026 16:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 15:00:00	31-Mar-2026 15:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 14:00:00	31-Mar-2026 14:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 13:00:00	31-Mar-2026 13:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 12:00:00	31-Mar-2026 12:59:59	23552	NORTHPORT___2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100

30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 11:00:00	31-Mar-2026 11:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 10:00:00	31-Mar-2026 10:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 09:00:00	31-Mar-2026 09:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 08:00:00	31-Mar-2026 08:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 07:00:00	31-Mar-2026 07:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 06:00:00	31-Mar-2026 06:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 05:00:00	31-Mar-2026 05:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 04:00:00	31-Mar-2026 04:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 03:00:00	31-Mar-2026 03:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 02:00:00	31-Mar-2026 02:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 01:00:00	31-Mar-2026 01:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 00:00:00	31-Mar-2026 00:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 22:00:00	31-Mar-2026 22:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 21:00:00	31-Mar-2026 21:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 20:00:00	31-Mar-2026 20:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 18:00:00	31-Mar-2026 18:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 15:51:14	31-Mar-2026 19:00:00	31-Mar-2026 19:59:59	23552	NORTHPORT__2	TO	SRE	LONGIL	Voltage Support	28	380.3	100
30-Mar-2026 23:59:24	30-Mar-2026 23:00:00	30-Mar-2026 23:00:00	23760	NIAGARA__	NYISO	Received OOM	WEST	Constraint Management	-	2987.5	0